

**METODOLOŠKO UPUTSTVO**

IZVJEŠTAJ O KORIŠĆENJU VODA I ZAŠTITI VODA  
OD ZAGAĐIVANJA IZ INDUSTRIJE

***VOD - 1***

## SADRŽAJ

PRAVNI OSNOV .....	3
CILJ ISTRAŽIVANJA .....	3
SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA .....	3
OBUHVAT ISTRAŽIVANJA .....	3
IZVJEŠTAJNE JEDINICE .....	3
METOD, VRIJEME I IZVORI PRIKUPLJANJA PODATAKA.....	4
DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA.....	4
INSTRUMENTI ISTRAŽIVANJA .....	5
NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE KOJE SE KORISTE U ISTRAŽIVANJU .....	5
MEĐUNARODNA USAGLAŠENOST .....	5
DISEMINACIJA PODATAKA.....	5

## PRAVNI OSNOV

*Istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije, sprovodi se na osnovu:*

- *Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl.list Crne Gore, br.18/12“)*
- *Godišnjeg plana statističkih istraživanja*

## CILJ ISTRAŽIVANJA

*Glavni cilj istraživanja je prikupljanje podataka o količinama zahvaćenih, korišćenih i otpadnih voda u industriji.*

## SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA

*Istraživanjem se prikupljaju podaci o:*

- *Zahvaćenim količinama vode prema izvorima snabdijevanja: iz sopstvenog vodozahvata i iz javnog vodovoda;*
- *Korišćenju vode prema namjeni za: hlađenje, kao pokretačka energija u hidroelektranama, u procesu proizvodnje, sanitарне svrhe i korišćenje u druge svrhe;*
- *Ukupnim otpadnim vodama kako neprečišćenim, tako i prečišćenim u industrijskim uređajima za prečišćavanje;*
- *Ispuštenim upotrijebljenim otpadnim vodama u zemlju, javnu kanalizaciju i površinske vode.*

## OBUHVAT ISTRAŽIVANJA

*Obuhvat istraživanja o korišćenju i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije je potpun za poslovne subjekte sa 10 i više zaposlenih koji svoju djelatnost obavljaju na celokupnoj teritoriji Crne Gore.*

## IZVJEŠTAJNE JEDINICE

*Izvještajne jedinice ovog istraživanja su poslovni subjekti registrovani prema Klasifikaciji djelatnosti, (KD 2010) u sektorima: Rudarstvo, Prerađivačka industrija, i Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom, kao i lokalne jedinice iz drugih sektora koje obavljaju industrijsku djelatnost.*

## METOD, VRIJEME I IZVORI PRIKUPLJANJA PODATAKA

*Metod prikupljanja podataka je izvještajni, tj. izvještajna jedinica sastavlja izvještaj na upitniku VOD - 1.*

*Izvještajne jedinice dostavljaju „Godišnji izveštaj o korišćenju i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije“ za prethodnu godinu nadležnom područnom odjeljenju do isteka roka predviđenog godišnjim planom.*

*Izvori podataka jesu knjigovodstvena i druga evidencija i dokumentacija kojom raspolaže izvještajna jedinica. U slučaju da za neke podatke ne postoji odgovarajuća dokumentacija i evidencija, stručno lice vrši procjenu.*

## DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

**Vodotok** je osnovna hidrogeografska jedinica koja se karakteriše svojim izvorишtem, koritom, glavnim tokom i ušćem (potoci, rijeke itd.).

**Slivno područje** je prirodna hidrogeografska cjelina koju čini vodotok, (jezero ili more) po kome se ono određuje, zajedno sa pritokama koje se u njega ulivaju.

*Prema izvorištu vode mogu biti podzemne i površinske.*

**Podzemne vode** jesu zalihe vode u podzemnim formacijama.

**Površinske vode** su sve protočne ili stajaće vode na površini Zemlje. Tu pripadaju izvori, rijeke (vodotoci), jezera, akumulacije itd., kao i vještački stvoreni vodotoci radi navodnjavanja, stvaranja plovnih kanala i sl.

**Pitke vode** moraju ispunjavati odgovarajuće normative o kvalitetu.

**Tehničke vode** zahtijevaju (po pravilu) niži stepen prerade od vode za piće (voda za hlađenje kod TE itd.).

*Pod **isparenim vodama** podrazumijevaju se one količine vode koje su prelaskom u vodenu paru ispuštene u atmosferu (isparene vode u lagunama i kulama za hlađenje itd.).*

**Vode vezane u proizvod** direktno ulaze u sastav proizvoda (sumporna kiselina, piće, sokovi itd.), kao i voda za piće (kao gotov proizvod).

**Recirkulacione vode** su one vode koje se više puta koriste u procesu proizvodnje i ostvaruju svoj kružni tok kretanjem u poluotvorenom ili zatvorenom sistemu. Tokom svog kruženja pomenuta voda može prolaziti kroz određeni tretman (hlađenje, prečišćavanje i sl.).

**Sopstveni vodozahvat** je svako zahvatanje vode od strane korisnika za njihovu krajnju potrošnju.

**Korišćene vode** su sve količine vode kojima su se izvještajne jedinice u toku izvještajne godine snabdijevale i koje su koristile u obavljanju svoje proizvodne djelatnosti.

**Otpadne vode** su one koje se nakon korišćenja odvode do uređaja za prečišćavanje ili ispuštaju u neki recipient (zemlja, površinske vode). Ovdje se ne uključuju atmosferske ni protočne vode koje pokreću hidroelektrane.

**Prečišćene otpadne vode** su one količine otpadnih voda koje se tokom izvještajne godine prečišćavaju.

## INSTRUMENTI ISTRAŽIVANJA

Za sprovođenje istraživanja o korišćenju i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije, primjenjuju su sljedeći metodološki instrumenti:

- Upitnik „Izvještaj o korišćenju i zaštiti voda od zagađivanja“, VOD-1
- Uputstvo za popunjavanje upitnika.

## NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE KOJE SE KORISTE U ISTRAŽIVANJU

U sprovođenju istraživanja koriste se:

- Šifarnik vodotoka
- Klasifikacija djelatnosti (KD-2010, „Službeni list Crne Gore“, br. 18/11)

## MEĐUNARODNA USAGLAŠENOST

Istraživanje je usaglašeno prema zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata (JQ OECD/Eurostat – Inland water) za kopnene vode i upitnika UNSD/UNEP - Statistika životne sredine, (JQ UNSD/UNEP – Environmental statistics), u dijelu koji se odnosi na zahvatanje i korišćenje vode u industriji, dok je dio koji se odnosi na otpadne vode, usaglašen u dijelu koji se odnosi na količine i vrste otpadnih i tretiranih voda.

## DISEMINACIJA PODATAKA

Agregirani podaci ovog istraživanja objavljaju se u štampanoj publikaciji „Statistički godišnjak“ i na web sajtu Monstat.

**Izdaje i štampa Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT)**

**81000 Podgorica, IV Proleterske br. 2,**

**telefon (+382) 20 230-811, faks (+382) 20 230-814**

*Metodološko uputstvo pripremila:*

**Nataša VUČKOVIĆ**

**Tel. +382-20-231 004**

**[contact@monstat.org](mailto:contact@monstat.org)**

Tehnička urednica: Radmila Šišević